

2565.

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG", br. 02/18) i člana 83 stav 1 tačka 7 Statuta Opštine Mojkovac ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 29/18), Predsjednik Opštine Mojkovac, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora, dana 26.10.2018. године, donio je,

O D L U K U **o organizaciji i načinu rada lokalne uprave**

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija, djelokrug i način rada lokalne uprave Opštine Mojkovac i druga pitanja od značaja za njen rad.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Organi lokalne uprave:

- 1) izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte;
 - 2) vrše pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi skupština i predsjednik opštine;
 - 3) vrše upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata;
 - 4) obezbjeđuju vršenje poslova od javnog interesa za lokalno stanovništvo;
 - 5) rješavaju u prvostepenom upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka;
 - 6) odlučuju po pravnim lijekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
 - 7) vode evidencije propisane zakonom i opštim aktima skupštine i predsjednika opštine;
 - 8) vrše i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine, odlukama i drugim aktima opštine.
- Pored poslova iz stava 1 ovog člana, organi lokalne uprave vrše i poslove državne uprave koji su im preneseni zakonom ili povjereni propisom Vlade.

Član 4

Sredstva za finansiranje rada organa lokalne uprave obezbjeđuju se u Budžetu Opštine.
Sredstva za rad organa lokalne uprave utvrđuju se zavisno od značaja, obima, vrste i složenosti poslova koje organ vrši.
Sredstva za vršenje prenesenih i povjerenih poslova obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

II ORGANIZACIJA LOKALNE UPRAVE

Član 5

Organi lokalne uprave, stručne i posebne službe (u daljem tekstu: organi lokalne uprave), vrše poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama Skupštine.

Član 6

Za vršenje poslova lokalne uprave obrazuju se organi lokalne uprave (sekretarijati, uprave i direkcije).

Za vršenje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova iz nadležnosti organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, glavnog administratora, glavnog gradskog arhitekta i drugih poslova za potrebe opštine mogu se obrazovati stručne službe.

Za vršenje specifičnih poslova lokalne uprave obrazuju se posebne službe (služba komunalne policije, služba zaštite i spašavanja i druge službe, u skladu sa zakonom).

Član 7

Za vršenje poslova iz nadležnosti lokalne uprave obrazuju se:

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja;
2. Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj;
3. Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj;

Član 8

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja vrši poslove uprave koji se odnose na:

- 1) praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave;
- 2) izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;
- 3) izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica;
- 4) administrativno-tehničke poslove za rad mjesnih zajednica;
- 5) izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu skupštine;
- 6) upravljanje ljudskim resursima i vođenje propisane kadrovske evidencije;
- 7) postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih;
- 8) ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
- 9) izdavanje radnih i volonterskih knjižica;
- 10) organizaciono-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora;
- 11) izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na upotrebu pečata;
- 12) uređivanje i obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizama; vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja; izradu programa podizanja spomen-obilježja; organizovanje kulturnih manifestacija i druge poslove u oblasti kulture;
- 13) iniciranje i podrška mjerama u oblasti primarne zdravstvene zaštite;
- 14) iniciranje i podršku mjerama u oblasti obrazovanja;
- 15) stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;
- 16) dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;
- 17) ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
- 18) ostvarivanje rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;
- 19) vođenje evidencije nevladinih organizacija za teritoriju opštine;
- 20) upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe;
- 21) dodjelu stipendija svršenim učenicima srednjih škola, kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;
- 22) zaštitu starih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih kategorija stanovništva;
- 23) izradu lokalnog plana akcije za djecu, mlade, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;
- 24) kancelarijsko poslovanje;
- 25) poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave;
- 26) poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove; poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija;
- 27) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
- 28) pripremu izvještaja o stanju u oblasti kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
- 29) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 30) druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Član 9

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj vrši poslove uprave koji se odnose na:

- 1) pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta opštine;
- 2) dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima, budžetskom zaduženju, neizmirenim obavezama, nepokretnim i pokretnim stvarima sa kojima raspolaže opština;
- 3) izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica;
- 4) vođenje glavne knjige trezora;
- 5) upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora;
- 6) vođenje evidencije i upravljanje dugom opštine;

- 7) pripremu završnog računa budžeta opštine;
- 8) utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda;
- 9) vođenje registra poreskih obveznika;
- 10) učestvovanje u izradi propisa koji se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;
- 11) prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika;
- 12) vođenje poreskog knjigovodstva;
- 13) poresku kontrolu;
- 14) redovnu i prinudnu naplatu poreza ;
- 15) razvoj preduzetništva, unapređenje poslovnog ambijenta, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja;
- 16) utvrđivanje ispunjenosti uslova za tehničku opremljenost poslovnih prostora i izdavanje odobrenja za obavljanje, odnosno rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti;
- 17) vršenje inspeksijskog nadzora u oblasti turizma i ugostiteljske djelatnosti:
- 18) podsticajne mjere u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i dr.;
- 19) rješavanje o upisu i vođenje registra poljoprivrednih proizvođača;
- 20) dostavu podataka o privrednim subjektima nadležnom organu radi upisa u Centralni turistički registar;
- 21) poslove osiguranja službenika i imovine opštine;
- 22) izradu propisa koji se odnose na raspolaganje imovinom opštine;
- 23) pripremu pojedinačnih odluka i ugovora za predsjednika opštine i skupštinu koji se tiču raspolaganja imovinom opštine;
- 24) vođenje jedinstvene evidencije imovine opštine, u skladu sa zakonom;
- 25) racionalno i namjensko korišćenje i upravljanje imovinom opštine;
- 26) upis prava na nepokretnostima, eksproprijaciju, parcelaciju, razgraničenje i druge upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima opštine;
- 27) zaštitu imovinskih prava opštine pred sudom i drugim organima u skladu sa zakonom;
- 28) pokretanje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže opština;
- 29) pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl, zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
- 30) pripremu izvještaja o stanju imovine opštine kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
- 31) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 32) izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava;
- 33) Poslove javnih nabavki, u skladu sa zakonom;
- 34) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
- 35) pripremu propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;
- 36) pripremu izvještaja o stanju u oblasti kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
- 37) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 38) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine

Član 10

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj vrši poslove uprave koji se odnose na:

- 1) izradu propisa iz oblasti planiranja, uređenja prostora i uređivanja građevinskog zemljišta;
- 2) pribavljanje potrebnih saglasnosti, tehničke dokumentacije i pripremu tenderske dokumentacije za projekte koje finansira opština,
- 3) sprovođenje poslova na pripremi i implementaciji investicionih projekata u skladu sa planovima razvoja pojedinih oblasti;
- 4) organizovanje stručne kontrole, dinamike i kvaliteta izvedenih radova za projekte koje finansira opština,
- 5) pripreme poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenju lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa zakonom; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnog planskog dokumenta; izradu programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja; učešće u postupku izrade planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;
- 6) izdavanje urbanističko tehničkih uslova; izdavanje uvjerenja i izvoda iz planske dokumentacije, izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje je nadležna opština u započetim postupcima; izdavanje odobrenja za građenje i upotrebu lokalnih objekata od opšteg interesa; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata;
- 7) sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata, u skladu sa zakonom; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka katastra, odnosno geoportala; sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnjet zahtjev za legalizaciju odnosno koji nisu ispunili uslove za legalizaciju;
- 8) izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; vođenje upravnog postupka za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor;
- 9) priprema programa privremenih objekata; utvrđivanje tehničko-estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenja za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje montažnih objekata privremenog karaktera;
- 10) utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
- 11) sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, programa monitoringa segmenata životne sredine, lokalnog programa zaštite životne

sredine i implementaciju tih programa; izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti; odlučuje o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu; utvrđuje obim i sadržaj izvještaja o strateškoj procjeni; odlučuje o davanju saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja lokalnih planova i programa; organizuje javnu raspravu o strateškoj procjeni uticaja; odlučuje o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu; odlučuje o sadržini elaborata i izdaje saglasnost na elaborat; organizuje javnu raspravu o elaboratu, vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; izradu strateške karte buke; izradu lokalnih akcionih planova iz oblasti zaštite životne sredine; određivanje akustičnih zona; izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti; iniciranje, izradu i praćenje realizacije programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i druge poslove iz ove oblasti; pripremu lokalnog plana upravljanja otpadom; izdavanje dozvola i saglasnosti za obradu odnosno odlaganje otpada; vođenje evidencije o komunalnom otpadu, pripremu izvještaja o stanju životne sredine, prirode, energetske efikasnosti i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika i organe uprave;

12) izradu i sprovođenje planova, programa i drugih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti; vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže opština; izrada i sprovođenje programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe opštine;

13) dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (građevinskog zemljišta u okviru prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije, površina za rekreaciju i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija zakonom i ovom odlukom nije stavljena u nadležnost drugim organima lokalne uprave i javnim službama);

14) dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove razvoja preduzetništva radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (poljoprivrednog, vodnog, šumskog zemljišta i šuma koje nisu obuhvaćene posebnom šumskom osnovom, a u okviru prostornog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije);

15) prosljeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi o ulicama, trgovima, mostovima i drugim objektima opštine u skladu sa svojim osnivačkim aktima i evidencije kota i trasa za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme od lokalnog značaja;

16) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

17) izradu propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite i spašavanja i propisa i drugih akata;

18) pripremu i sprovođenje postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti i pripremu ugovora i povjeravanju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom; pripremu akata za osnivanje, reorganizaciju, odnosno ukidanje javnih službi koje obavljaju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom; pripremu propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti,

19) izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina i odobrenja za izvođenje radova na javnoj površini;

20) izdavanje odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu i rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu;

21) praćenje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata; sprovođenje upravnih postupaka i odlučivanje o pravima i obavezama u oblasti puteva, u skladu sa zakonom;

22) vršenje poslova u oblastima gradskog, prigradskog linijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i auto taksi prevoza i odlučivanje o pravima i obavezama u ovim oblastima, u skladu sa zakonom;

23) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti; nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;

24) rješavanje po prigovorima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor;

25) davanje saglasnosti na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih službi za oblasti iz nadležnosti organa;

26) staranje o organizovanju organa u stambenim zgradama i vođenje njihovog registra; postupak iseljenja iz zajedničkih ili posebnih dijelova stambene zgrade; nadzor nad izvođenjem hitnih radova koje obezbjeđuje opština;

27) evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada;

28) davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;

29) provjeru usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;

30) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda objekata;

31) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta;

32) davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;

33) izradu projektnog zadatka za urbanistički projekat;

34) pripremu izvještaja o stanju u oblasti planiranja i uređenja prostora i predlaganje mjera u toj oblasti;

35) vršenje inspeksijskog nadzora u oblasti komunalnih djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, vodoprive, postavljanja privremenih objekata i pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine, kao i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave, u skladu sa zakonom;

36) izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava

39) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

37) pripremu izvještaja o stanju u oblasti kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;

- 38) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 39) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
- 40) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Član 11

Stručne službe su:

- 1. Služba predsjednika opštine;
- 2. Služba glavnog administratora;
- 3. Služba menadžera;

Član 12

Služba Predsjednika opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika Opštine, a naročito:

- 1) stručne, administrativno-tehničke, organizacione i protokolarne poslove za potrebe predsjednika opštine, potpredsjednika opštine i radna tijela koje formira predsjednik opštine;
- 2) pripremu propisa i drugih akata koje donosi predsjednik opštine;
- 3) praćenje realizacije odluka predsjednika opštine i njegovih radnih tijela;
- 4) izradu stručno-informativnog materijala iz nadležnosti predsjednika opštine;
- 5) obezbjeđivanje javnosti i transparentnosti rada predsjednika opštine, organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi;
- 6) obezbjeđivanje saradnje sa medijima, nevladinim organizacijama i građanima;
- 7) postupka po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima;
- 8) postupka po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
- 9) pripremu godišnjeg izvještaja o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave;
- 10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 11) vrši i druge poslove za potrebe predsjednika opštine u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i aktima predsjednika opštine.
- 12) planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima;
- 13) procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
- 14) izradu izvještaja unutrašnje revizije;
- 15) davanje preporuka radi unapređenja poslovanja i praćenje njihovog sprovođenja;
- 16) saradnju sa Ministarstvom finansija i Državnom revizorskom institucijom;
- 17) uspostavljanje knjige procedura i davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura u organima lokalne uprave;
- 18) izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
- 19) pripremu izvještaja za predsjednika opštine o upravljanju javnim sredstvima od strane korisnika budžetskih sredstava i usaglašenosti poslovanja sa zakonom, sa predlogom mjera;
- 20) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 21) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Član 13

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- 1) rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;
- 2) davanje mišljenja na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada uprave Opštine Mojkovac;
- 3) davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave, posebnih i stručnih službi;
- 4) staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa lokalne uprave;
- 5) davanje stručnih uputstava i instrukcija za rad organima i službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
- 6) rješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave;
- 7) izvršavanje akta predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom i vršenja nadzora nad radom organa lokalne uprave;
- 8) predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;
- 9) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
- 10) pripremu izvještaja za predsjednika opštine o stanju u pojedinim oblastima iz nadležnosti organa lokalne uprave, sa mišljenjem i predlogom mjera;
- 11) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 12) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Član 14

Služba menadžera vrši stručne i druge poslove za menadžera koji se odnose na:

- 1) pripremu i realizaciju razvojnih programa i projekata opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj opštine;
- 2) ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima uprave i javnim službama opštine, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima radi realizacije razvojnih programa od interesa za opštinu;
- 3) ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;

- 4) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
- 5) pripremu izvještaja o statusu pripremljenosti i realizacije projekata na teritoriji opštine, koji se finansiraju iz budžeta opštine, države, evropskih i drugih međunarodnih fondova;
- 6) Koordinaciju procesa analize potreba i izrade predloga projekata za konkurisanje;
- 7) Analizu programa podrške EU dostupnih lokalnim samoupravama u okviru programa Pretpristupne podrške (IPA),
- 8) Pripremu predloga projekata za konkurisanje kod inostranih finansijskih izvora (IPA fondovi, drugi fondovi Evropske Unije, ostali međunarodni fondovi),
- 9) Realizaciju odobrenih projekata od interesa za opštinu, izvještavanje i praćenje uspjeha (evaluacija), saradnja sa NVO i privatnim sektorom;
- 10) Predlaganje projektnih timova za pripremu konkretnih projekata;
- 11) Učestvovanje u pripremi, sprovođenju, monitoring strateških dokumenata Opštine i iznalaženju mogućnosti obezbjeđivanja sredstava za njihovo finansiranje i realizaciju;
- 12) Saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama u dijelu promocije i realizacije projekata;
- 13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 14) Vršenje i drugih poslova po nalogu menadžera opštine/predsjednika Opštine.

Član 15

Posebne službe su:

1. Služba komunalne policije i
2. Služba zaštite i spašavanja

Član 16

Komunalna policija vrši poslove kojima se obezbjeđuje:

- 1) komunalni nadzor i održava komunalni red u oblastima; snabdijevanja vodom; prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave u skladu sa zakonom;
- 2) učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;
- 3) pružanje pomoći u izvršenjima odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
- 4) davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektrokustičnih uređaja;
- 5) priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe lokalne uprave;
- 6) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
- 7) pripremu izvještaja o stanju u oblastima u kojima vrši nadzor;
- 8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 9) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

Član 17

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove:

- 1) zaštite i spašavanja građana, imovine, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite životne sredine ugroženih djelovanjem katastrofa, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita i spašavanje kroz:
- 2) procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, prirodnih, kulturnih i drugih dobara, pripremanje plana zaštite od požara na području opštine i učešće u izradi propisa iz oblasti protiv požarne zaštite;
- 3) spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, poplava i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;
- 4) preventivne mjere zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija, kontrolu ispravnosti i servis protiv požarnih aparata i opreme;
- 5) obuke i vježbe za vršenje poslova zaštite i spašavanja;
- 6) usluge dopremanja vode i slične usluge privrednim društvima, drugim pravnim licima i građanima;
- 7) pripremu izvještaja o stanju u oblasti zaštite i spašavanja sa predlogom mjera;
- 8) pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave;
- 9) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- 10) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

III NAČIN RADA

Član 18

Rad organa lokalne uprave, organizuje se na način kojim se obezbjeđuje zakonito i efikasno ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza fizičkih, pravnih lica i drugih subjekata. Predsjednik opštine, u ostvarivanju funkcije usmjeravanja i usklađivanja rada lokalne uprave i vršenja nadzora nad njenim radom, donosi odgovarajuća uputstva (o radnom vremenu, radu sa građanima, izradi programa rada, izvještaja o radu i dr.).

Član 19

Organi lokalne uprave dužni su da na vidnom mjestu i na web sajtu opštine istaknu standarde postupanja koji su od značaja za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza građana, radno vrijeme i vrijeme prijema građana, uslove i način ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza, lična imena i službena svojstva službenika, podatke o pravima, obavezama i procedurama i druge servisne informacije.

Član 20

Rad organa lokalne uprave, dostupan je javnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima. Podatke, odnosno obavještenja o radu organa lokalne uprave daje starješina organa ili lice koje on ovlasti. Za objavljivanje akata za koja je zakonom utvrđena obaveza objavljivanja na web sajtu opštine neposredno je odgovoran starješina organa lokalne uprave, odnosno rukovodilac službe.

Član 21

Organ lokalne uprave donosi godišnji program rada.
Program rada donosi starješina organa, odnosno rukovodilac službe.

Član 22

Organ lokalne uprave, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnosi predsjedniku opštine izvještaj o radu i stanju u oblasti za koju je osnovan.

Član 23

Glavni administrator, glavni gradski arhitekta i mendažer opštine, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnose predsjedniku opštine izvještaj o svom radu i radu službe i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine.

Član 24

U organu lokalne uprave može se obrazovati kolegijum starješine, radi stručnog razmatranja pitanja iz nadležnosti organa. Kolegijum čini starješina organa, pomoćnik starješine i rukovodioci organizacionih jedinica. Kolegijum saziva i njegovim radom rukovodi starješina organa uprave.

Član 25

Za vršenje poslova koji zahtijevaju saradnju i učešće više organa lokalne uprave, angažovanje stručnih lica iz određenih oblasti, predstavnika zainteresovanih grupa i civilnog sektora, predsjednik opštine može obrazovati radnu grupu, komisiju, tim i slični oblik rada.

Za vršenje poslova za koje se zahtijeva saradnja lokalnih službenika i namještenika u organu lokalne uprave, starješina organa može obrazovati radnu grupu, komisiju ili drugi odgovarajući oblik rada.

Aktom o obrazovanju oblika rada iz st. 1 i 2 ovog člana određuje se sastav, poslovi, rokovi i druga pitanja od značaja za rad.

Član 26

Raspored radnog vremena u organima uprave i rad sa strankama utvrđuje predsjednik opštine posebnim aktom.

IV RUKOVOĐENJE RADOM ORGANA UPRAVE

Član 27

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar.
Sekretara imenuje i razrješava predsjednik opštine.
Sekretar za svoj rad i rad organa kojim rukovodi odgovara predsjedniku opštine.

Član 28

Sekretar može imati pomoćnika kojeg postavlja uz saglasnost predsjednika opštine.
Pomoćnik sekretara rukovodi i organizuje rad u jednom ili više sektora, odnosno oblasti rada, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organa i zamjenjuje sekretara kada ga on za to ovlasti.
Za svoj rad pomoćnik sekretara odgovoran je sekretaru.

Član 29

Radom Uprave i Direkcije rukovodi direktor.
Direktora imenuje i razrješava predsjednik opštine.
Direktor za svoj rad i rad organa odgovara predsjedniku opštine.

Član 30

Direktor može imati pomoćnika.
Pomoćnika direktora postavlja direktor, uz saglasnost predsjednika opštine.

Pomoćnik direktora koordinira i organizuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organa i zamjenjuje direktora kada ga on za to ovlasti.
Za svoj rad pomoćnik direktora odgovoran je direktoru.

Član 31

Radom Komunalne policije rukovodi načelnik.
Načelnika Komunalne policije imenuje i razrješava predsjednik opštine.
Načelnik za svoj rad i rad Komunalne policije odgovara predsjedniku opštine.

Član 32

Načelnik Komunalne policije može imati pomoćnika.
Pomoćnika postavlja načelnik, uz saglasnost predsjednika opštine.
Pomoćnik načelnika koordinira i organizuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Komunalne policije i zamjenjuje načelnika kada ga on za to ovlasti.
Za svoj rad pomoćnik načelnika odgovoran je načelniku Komunalne policije.

Član 33

Radom Službe zaštite i spašavanja rukovodi komandir.
Komandira Službe imenuje i razrješava predsjednik opštine.
Komandir za svoj rad i rad Službe odgovara predsjedniku opštine.

Član 34

Komandir Službe zaštite i spašavanja može imati zamjenika.
Zamjenika komandira postavlja komandir, uz saglasnost predsjednika opštine. Zamjenik komandira pomaže komandiru u radu i komandovanju Službom.
Zamjenik komandira za svoj rad odgovoran je komandiru Službe.

Član 35

Radom Službe za unutrašnju reviziju rukovodi rukovodilac Službe.
Rukovodioca Službe imenuje i razrješava predsjednik opštine.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara predsjedniku opštine.

Član 36

U slučaju prestanka mandata starješine organa lokalne uprave, glavnog administratora, glavnog gradskog arhitekta i menadžera opštine, predsjednik opštine može odrediti vršioca dužnosti do njihovog imenovanja, u skladu sa zakonom.

U slučaju prestanka mandata pomoćnika starješine organa lokalne uprave, starješina organa, uz saglasnost predsjednika opštine, može odrediti vršioca dužnosti do njegovog postavljenja, u skladu sa zakonom.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 37

Poslovi organa lokalne uprave vrše se, po pravilu, u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica.

Član 38

Unutrašnje organizacione jedinice mogu se osnovati kao osnovne, posebne i uže organizacione jedinice.
Osnovna organizaciona jedinica je sektor.
Posebne unutrašnje organizacione jedinice su odjeljenje, kabinet i služba.
Uže unutrašnje organizacione jedinice su odsjek, biro, grupa, kancelarija, pisarnica i referat.

Član 39

Sektor se osniva za vršenje poslova iz više srodnih upravnih oblasti iz osnovne djelatnosti organa ili za ostvarivanje pojedinih funkcija organa.

U okviru sektora vrše se poslovi koji se odnose na: pripremanje propisa opštine, izvršavanje zakona i drugih propisa, rješavanje u upravnim stvarima i upravni nadzor.

Za ostvarivanje pojedinih funkcija organa za koje je neophodno obezbijediti rukovođenje i koordinaciju rada više organizacionih jedinica, u okviru sektora može se osnovati odsjek kao uža unutrašnja organizaciona jedinica.

Član 40

Odjeljenje se osniva za vršenje poslova iz osnovne djelatnosti u određenoj upravnoj oblasti koji nijesu u djelokrugu sektora, ako je to potrebno za ostvarivanje pojedinih funkcija organa uprave.

Kabinet se osniva za vršenje protokolarnih poslova, poslova za odnose sa javnošću i administrativno-tehničkih poslova za ostvarivanje funkcije predsjednika opštine. Služba se osniva za vršenje administrativnih i drugih poslova iz nadležnosti organa uprave.

Član 41

Odsjek se osniva u okviru sektora za vršenje međusobno povezanih poslova iz pojedine upravne oblasti manjeg obima i/ili za vršenje međusobno povezanih stručnih poslova organa uprave.

U okviru odsjeka, ukoliko je to neophodno, za vršenje međusobno povezanih poslova potrebnih za ostvarivanje pojedinih funkcija organa uprave, može se osnovati grupa. U okviru službe, za vršenje pojedinih međusobno povezanih administrativnih poslova osniva se biro ili kancelarija.

Član 42

Rukovodilac organizacione jedinice objedinjava i usmjerava rad organizacione jedinice i službenika u njoj i vrši najsloženije poslove iz djelokruga organizacione jedinice.

Utvrđivanje broja izvršilaca u organu lokalne uprave

Član 43

Broj izvršilaca u organu lokalne uprave utvrđuje se na način kojim se obezbjeđuje efikasno, ekonomično i efektivno vršenje poslova i službi, kao i:

- zakonito i blagovremeno odlučivanje u stvarima iz svojih nadležnosti i jednaka i efikasna zaštita prava i na zakonu zasnovanih interesa fizičkih i pravnih lica;
- jasno razgraničenje odgovornosti, koordinacije i saradnje u vršenju poslova i zadataka;
- efikasna i stalna kontrola;
- efikasno korišćenje ljudskih resursa, i efikasno korišćenje finansijskih sredstava.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Član 44

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sastoji se iz dijela kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija, dijela kojim se sistematizuju radna mjesta, odnosno poslovi i zadaci i uređuju i druga pitanja od značaja za njihovo izvršavanje.

Dio koji sadrži unutrašnju organizaciju iz stava 1 ovog člana sadrži:

- broj i vrstu unutrašnjih organizacionih jedinica, sadržaj grupa poslova koji se vrše u istima i van njih, preko samostalnih izvršilaca.

Član 45

Sistematizacija radnih mjesta, odnosno poslova i zadataka sadrži:

- ukupan broj sistematizovanih službeničkih i namješteničkih radnih mjesta u svim unutrašnjim organizacionim jedinicama i van unutrašnjih organizacionih jedinica organa i službe i u područnim jedinicama;
- redni broj i naziv radnog mjesta, broj izvršilaca i opis poslova radnog mjesta službenika i namještenika u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i van unutrašnjih organizacionih jedinica, i
- posebne uslove za obavljanje poslova i zadataka na određenom radnom mjestu.

Član 46

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji donosi starješina organa lokalne uprave, glavni administrator, menadžer opštine, uz saglasnost predsjednika opštine.

Unutrašnju organizaciju, broj i strukturu službenika za vršenje povjerenih poslova utvrđuje predsjednik Opštine, na predlog starješine organa uprave u kojem se vrše povjereni poslovi, uz saglasnost nadležnog organa državne uprave.

Međusobni odnosi organa uprave

Član 47

Međusobni odnosi organa lokalne uprave zasnivaju se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, Statutom opštine i ovom Odlukom.

Organi lokalne uprave dužni su da međusobno sarađuju kada to zahtijeva priroda poslova i da daju potrebne podatke i obavještenja koja su neophodna za njihov rad, a naročito prilikom izrade nacrt propisa iz okvira prava i dužnosti opštine, programa i planova razvoja opštine i pojedinih djelatnosti, izrade informacija i izvještaja i sl.

Odredbe stava 1 i 2 ovog člana primjenjuju se i na odnose organa lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

Danom stupanja na snagu ove odluke ukida se Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine Mojkovac, Centar za informacioni sistem i Odjeljenje za lokalne javne prihode.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat starješinama ukinutih organa lokalne uprave iz stava 1 ovog člana.

Član 49

Poslove Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine Mojkovac i Odjeljenja za lokalne javne prihode, u okviru djelokruga utvrđenog ovom odlukom, preuzima Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj.

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj preuzeće od Direkcija za imovinu i zaštitu prava opštine Mojkovac i Odjeljenja za lokalne javne prihode lokalne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju.

Član 50

Predsjednik Opštine, do imenovanja strješina organa lokalne uprave koji preuzimaju poslove ukinutih organa, određuje vršioce dužnosti, u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 51

Raspoređivanje službenika i namještenika u organima lokalne uprave izvršiće se u roku od 30 dana od dana davanja saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iz člana 44 ove Odluke.

Lokalni službenici i namještenici iz stava 1 ovog člana koji ne budu raspoređeni u skladu sa aktom iz stava 1 ovog člana, ostvaruju prava u skladu sa propisima o lokalnim službenicima i namještenicima.

Član 52

Predsjednik opštine donijeće akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana stupanju na snagu ove Odluke.

Starješina organa lokalne uprave donijeće akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i broju izvršilaca u organu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i dostaviti predsjedniku na saglasnost.

Član 53

Za finansiranje obavljanja poslova utvrđenih ovom odlukom organi lokalne uprave i službe iz člana 7, 11 i 15 ove odluke koriste sredstva koja su Odlukom o budžetu Opštine Mojkovac ("Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi" broj 12/18) opredijeljena za rad organa lokalne uprave i službe.

Član 54

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Mojkovac ("Sl. list CG-Opštinski propisi", broj 7/13, 8/13, 26/13 i 6/18).

Član 55

Odluka odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG" – opštinski propisi).

Broj: 01- 1560

Mojkovac 26.10. 2018.godine

PREDSJEDNIK,s.r.

RANKO MIŠNIĆ,s.r.

2566.

Na osnovu člana 31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), a u vezi sa članom 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 72 Statuta Glavnog grada - Podgorice ("Službeni list RCG – opštinski propisi", br. 28/06 i "Službeni list CG – opštinski propisi", br. 39/10, 18/12 i 38/17), Gradonačelnik Glavnog grada – Podgorice, donio je-

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „ZABJELO 9“ U PODGORICI

Član 1

Član 4 Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 9“ u Podgorici ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/17 od 12.06.2017 i 040/17 od 22.09.2017), briše se.

Član 2

Dosadašnji članovi 5, 6, 7, 8 i 9 postaju članovi 4, 5, 6, 7 i 8.

Član 3

Stav 2 obrazloženja Odluke kojim je citiran član 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, briše se.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 01-031/18-7570

Podgorica, 31.10.2018.godine

GRADONAČELNIK

dr Ivan VUKOVIĆ,s.r.

2567.

Na osnovu člana 29 stav 2 Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“ broj 21/2009 i 40/2011) i člana 33 stav 1. tačka 9. Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list RCG – opštinski propisi“ broj 37/2004, 30/2007 i „Sl. list CG - opštinski propisi“ broj 11/2008, 21/2009, 32/2009 i 14/2011) Skupština opštine Pljevlja, na sjednici održanoj dana 02.11.2018.godine, **donijela je**